

Odiyifo Mika Nhoma

¹ AWURADE de saa nsem yi brεε Moresetni Mika* bere a na Yotam, Ahas ne Hesekia di ade wɔ Yuda no. Anisoade a ohu faa Samaria ne Yerusalem ho.

² Monye aso, mo nnipa nyinaa,
muntie, asase ne mo a mote so nyinaa.
Otumfo AWURADE redi adanse atia mo,
ɔkasa fi n'asoredan kronkron no mu.

Atemmu A Etia Samaria Ne Yerusalem

³ Monhwε! AWURADE fi n'atenea reba;
ɔresian na ɔnam asase sorɔnsorɔmmea so.
⁴ Mmeƿow nan wɔ n'ase,
aku mu paapae
te se ama a aka ogya,
te se nsu a ɔresian waa fi koko so.
⁵ Eyi nyinaa yε Yakob nnebɔne,
ne bɔne ahorow a εwɔ Israel fi nti.
Yakob nnebɔne ne dεn?
Enye Samaria ana?
Na he ne Yuda sorɔnsorɔmmea?
Enye Yerusalem ana?

* ^{1:1} Mika nkyerease ne "Hena na ote se Awurade," a εfa Samaria ne Yerusalem ho: Saa nkuron abien yi gyina hɔ ma Israel ne Yuda. Atemmu a Mika hyεε ho nkɔm no fa aman abien no ho na εmfa wɔn nkuron no nko ho.

- 6 “Enti mεyε Samaria kurow no nnwiriwii siw,
 baabi a wōbεyε bobe turo.
 Mehwie n’abo agu obon mu
 ama ne fapem ho ada hɔ.
 7 Wobebubu n’ahoni nyinaa mu asinasin;
 wōde ogya bεhyew n’asɔredan mu ayεyεde
 nyinaa.
 Mεsεe ne nsesode nyinaa.
 Esiane sε n’akyεde a waboa ano no nyinaa,
 onya fii nguamanfo akatua mu no nti
 wōde bεma nguamanfo.”

Osu Ne Awerεhow

- 8 Eyinom nti mesu atwa agyaadwo;
 mede adagyaw bεnantew na merenhyε
 mpaboa.
 Mεworo so sε odompø
 na masu sε patū.
 9 N’apirakuru no wu ayε den;
 abedu Yuda.
 Abedu me nkurofø pon ano
 mpo adu Yerusalem ankasa.
 10 Monnka no wɔ Gat
 munnsu koraα
 Mo a mowɔ Bet-Leafra de,
 monyatam mfutuma mu.
 11 Monsen nkɔ adagyaw ne aniwu mu,
 mo a mote Safir.
 Wɔn a wōte Saanan ntumi mpue.
 Bet-Esel wɔ awerεhow mu;
 efisε, wo hɔ na onya ne bammo.
 12 Wɔn a wōte Marot de ɔyaw nunununu wɔn
 mu
 de twen mmoa,
 efisε amanehunu a efi AWURADE hɔ aba

- abedu Yerusalem pon ano.
- 13 Mo a mote Lakis,
 munsiesie nteaseenam no.
Mone bɔne farebae
 ma Obabea Sion,
na mudii Israel anim kɔɔ bɔne mu.
- 14 Enti mode ntetewmu akyɛde bɛma Moreset-Gat,
 Aksib kurow bɛdaadaa Israel ahemfo.
- 15 Mede nkonimdiwo bɛtoa mo;
 mo a mote Maresa.
Nea ɔyɛ Israel onuonyamfo no
 bɛba Adulam.
- 16 Munyi mo tinwi mfa nni awerehow,
 wɔ mma a mo ani gye wɔn ho no ho;
mommo tikwaw te sɛ opete,
 efisɛ, wɔbɛfa wɔn afi mo nkyɛn
 akɔ nnommum mu.

2

Onipa Ne Onyankorɔn Nhyehyɛe

- 1 Nname nka wɔn a wɔfa amumɔyɛ ho adwene,
 wɔn a wɔwɔbɔnɛ wɔn mpa so!
Wɔɔsre anɔpa kodi dwuma no,
 efisɛ wɔwɔtumi sɛ wɔyɛ.
- 2 Wɔn ani bere mfuw, na wogye.
 Na afi nso wɔfa.
Wɔde nyansakorɔn gye nkurofo afi,
 na wɔn agyapade nso wogye.
- 3 Enti, senea AWURADE se ni,
 “Meredwene amanehunu a etia saa nkurofo
 yi ho
na worentumi nyi wo ho mfi mu.
 Worentumi nnantew ahantan so bio,

efise εbεyε bere bøne.

4 Saa da no, nnipa beserew mo.

Wøde saa awerεhow dwom yi
bedi mo ho few se:

‘wøasæe yεn koraa;
wøakyekyε me nkurofo ahode mu.

Ogye fi me nsam!

Na øde yεn mfuw ma akønkønsafo.’ ”

5 Enti morennya obi wø

AWURADE asafo mu
a øde ntontobø bεkyε asase no.

Atoro Adiyifo

6 “Monnhyε nkøm,” saa na wøn nkømhyεfo no
ka.

“Monnhyε saa nneεma yi ho nkøm;
animguase rento yεn.”

7 Mo Yakobfi, so wønka se,

“AWURADE Honhom nni boasetø ana?
Gye nneεma a ete sεε ana?

“Ne nseñ nyε nea n’akwan teε
no yiye ana?

8 Akyiri no me nkurofo asøre
te se øtamfo.

Moworøw ntade pa fi

wøn a wøretwa mu a εmfa mo ho,
ma wøyε te se asraafo a wofi akono.

9 Mopam mmea a wøwø me nkurofo mu
fi wøn afi afεεfε mu.

Mugye me nhyira
fi wøn mma nsam afeboø.

10 Søre, fi ha kø!

Ha nyε faako a wɔhome,
 efisε ho agu fi,
 Wɔasεe no, na εrenyε yiye bio.
 11 Se ɔtorofo ne ɔdaadaafo ba bεka se,
 ‘Mεhyε nkɔm ama moanya nsa bebree a’
 ɔbεye odiyifo a saa nkurɔfo yi pε.’

Ogye Ho Bɔhyε

12 “Mεboaboa mo nyinaa ano Yakob;
 nokware meka Israel nkae no nyinaa abɔ
 mu.
 Mεka wɔn abɔ mu te se nguan a wogu nguannan
 mu,
 te se nguankuw a wɔwɔ addidibe;
 nnipa bεhyε beae hɔ manyamanya.
 13 Nea obue ɔkwan no bedi wɔn anim;
 wobebu apon no na wɔafi akɔ.
 Wɔn Hene no besen adi wɔn anim,
 AWURADE bεye wɔn ti.”

3

Akannifo Ne Adiyifo Animka

1 Afei mekae se,
 “Muntie, mo Yakob akannifo,
 mo a mudi Israelfi so.
 ɔse se muhu nea εye atentrenee,
 2 Mo a mukyi nea eye na modɔ bɔne
 moworɔw me nkurɔfo were
 na motetew nam no fi wɔn nnompe ho;
 3 mowe me nkurɔfo nam,
 mowae wɔn were,
 bubu wɔn nnompe mu nketenkete;
 mutwitwa wɔn se nam a
 mode regu kutu mu.”

4 Afei wobesu afre AWURADE,
nanso ḡrennye wɔn so.

Saa bere no ɔde n'anim besie wɔn,
bɔne a wɔayɛ nti.

5 Nea AWURADE se ni:
“Adiyifo a

wɔdaadaa me nkurɔfo no de,
obi ma wɔn biribi di a
wɔpae mu ka asomdwoe nsem,
na se wɔamma wɔn biribi anni a,
adiyifo no siesie wɔn ho se wobetu wɔn so
sá.

6 Enti ade besa mo a morennya adaeso,
sum beduru mo a morennya ahintasem
biara.

Owia bɛtɔ ama adiyifo no,
na adekyee bɛdan sum ama wɔn.

7 Adehufo ani bewu
na wobegu asamanfrɛfo anim ase.

Wɔn nyinna bækatakata wɔn anim,
efise mmuae biara mfi Onyankopɔn ho
mma.”

8 Nanso me de, tumi ahyɛ me ma,
AWURADE Honhom ahyɛ me ma

trennee ne ahoođen

a mede bɛpae mu aka

Yakob amumoyɛ ne Israel bɔne.

9 Muntie, mo Yakobfi akannifo,
mo a mudi Israel so,

a mukyi atentrenee

na mokyea nea εteε nyinna;

10 Mo a mode mogyahwiegu kyekyeree Sion
ne awurukasem kyekyeree Yerusalem.

11 N'akannifo no gye adanmude ansa na wobu
aten,

n'asəfo gye sika ansa na wɔakyerɛkyere,
n'adiyifo de nkɔmhye aye sikapɛ.

Nanso wɔdan AWURADE, na wɔka se,
“AWURADE nni yɛn ntam ana?

ɔhaw biara remma yɛn so.”

¹² Na mo nti,
wobefuntum Sion te se afuw,
Yerusalem bɛye nnwiriwii siw,
na asɔredan no pampa bɛye nkɔmoa so
nkyɛkyere.

4

AWURADE Bepɔw No

¹ Nna a edi akyi no mu no,
AWURADE asɔredan bepɔw no betim
se mmepɔw no nyinaa ti;
ebegye din aboro nkoko nyinaa,
na nnipa ahorow bɛbɔ yuu akɔ ho.

² Aman bebree bɛba abɛka se,
“Mommra mma yɛnkɔ AWURADE bepɔw no so,
nkɔ Yakob Nyankopɔn fi.

ɔbɛkyerɛkyere yɛn n'akwan
senea εbɛye a yεbɛnante w n'atempɔn so.”

Mmara no befi Sion aba,
na AWURADE asem afi Yerusalem.

³ Obebu amanaman ntam aten
na obesiesie nnipa bebree ntam asem.

Wɔde wɔn afoa bɛbɔbɔ nsɔw
na wɔde wɔn mpeaw aye asosɔw.

ɔman bi rentwe ɔman foforo so afoa,
na wɔrenye ahoboa biara mma ɔko bio.

⁴ Obiara bɛtena ne bobè
anaa ne borɔdɔma nnua ase,

na obiara remmehunahuna wɔn,
efise, Asafo AWURADE akasa.

⁵ Amanaman no nyinaa betumi anantew
wɔn anyame din mu,
na yɛn de, yɛbɛnantew AWURADE,
yɛn Nyankopɔn Din mu daa daa.

AWURADE Atirimpɔw

⁶ “Saa da no,” senea AWURADE se ni,
“Mɛboaboa mmubuafo, atukɔfo
ene wɔn a mede awerɛhow aba wɔn so ano.
⁷ Mɛma mmubuafo aye me nkurɔfo wɔ asase no
so,
atukɔfo no bɛye ɔman kese.

AWURADE bedi wɔn so hene wɔ Sion bepɔw so
afi da no akosi daa.

⁸ Na wo, nguankuw no abantenten,
ɔbabea Sion, abandennen,
wɔde wo tete tumidi no bɛsan abre wo;
ɔbabea Yerusalem nsa bɛsan aka n'ahenni.”

⁹ Adɛn nti na afei woresu dennen,
wunni ɔhene ana?
Wo futufo ayera, na enti
ɔyaw aka wo sɛ ɔbea a ɔwɔ awoko mu?

¹⁰ Bukabukaw wo mu wɔ yawdi mu, ɔbabea
Sion,
te sɛ ɔbea a awo aka no,
mprempren eṣe sɛ wufi kuropɔn no mu
kɔtena sare so.
Wobɛkɔ Babilonia;
na hɔ na wobegye wo
ɛhɔ na AWURADE begye wo
afi w'atamfo nsam.

11 Mprempren de, aman bebree aka abɔ mu atia wo.

Wɔka se, "Wongu Sion ho fi,
na yemfa yen ani nhwe no!"

12 Nanso wonnim AWURADE adwene.
Wɔnte n'aginyinatu ase.

Wonnim sɛ ɔno na ɔboaboa wɔn ano te sɛ afiafi
de kɔ awiporowbea.

13 "Sore, na porow, ɔbabea Sion,
mɛma wo dade mmɛn;
mɛma wo kɔbere tɔtɛ
na wubebubu aman bebree mu nketenkete."
Wode wɔn mfaso a wɔampɛ no ɔkwan pa so
bɛbre AWURADE,
wode wɔn ahonyade bɛbre asase nyinaa so
wura.

5

Bɔhyehene Bi A Ofi Betlehem

1 Mommoaboa mo asraafo ano,
akofo kuropɔn,

efise atamfo atwa yen ho ahyia.

Wɔde abaa bɛbɔ nea odi Israel so no wɔ
n'afono so.

2 "Nanso wo, Betlehem Efrata,
ɛwɔ mu sɛ woyɛ ketewa wɔ Yuda mmusua
mu de,
nanso wo mu na obi befi ama me
a obedi Israel so,
na n'ase fi teteete."

3 Enti wobɛto Israelfo paahwii,
kosi sɛ ɔbea a awo aka no no bɛwo
na ne nuanom mmarima nkae

besan akɔka Israelfo ho.

4 ɔbɛɔre ahwɛ ne nguankuw
wɔ AWURADE ahoođen mu,
wɔ AWURADE ne Nyankopɔn din keseye mu.
Na wɔbɛtēna asomdwoe mu, na afei
ne keseye bedu asase awiei.

5 Na ɔbɛye wɔn asomdwoe.
Se Asiriafo bɛtow ahyɛ yɛn asase so,
na wɔbɔ nsra fa yɛn aban mu a,
yɛde nguanhwɛfo baason,
mpo asahene baawɔtwe behyia wɔn.

6 Wɔde afoa bedi Asiria asase so,
wɔbɛtwe afoa de adi Nimrod asase so.
Se Asiriafo tow hye yɛn so,
bɔ nsra fa yɛn ahye so a,
obegye yɛn afi wɔn nsam.

7 Yakob asefo nkae no
bɛfrafra nnipa bebree mu
te se obosu a efi AWURADE,
te se osu a ɛpete gu sare so
a ɛntwen ɔdesani,
na ɔdesani biara rentumi nsiw ho kwan.

8 Wɔbɛkan Yakob asefo nkae no afra aman no
mu,
wɔbɛfrafra nnipa bebree mu
te se gyata a ɔfra mmoa mu wɔ kwae mu,
te se gyata ba a ɔfra nguankuw mu
a ɔbɔc wɔn tetew wɔn mu
na obiara ntumi nnye wɔn.

9 Wɔbɛma wo nsa so se woadi w'atamfo so
nkonom,

- na wɔbɛsɛe w'atamfo nyinaa.
- 10** “Saa da no,” sɛnea AWURADE se ni,
“Mesee aponkɔ a wɔwɔ
na mabubu wo nteaseɛnam.
- 11** Mesee nkuropon a εwɔ w'asase so
na madwiriw wo bammo dennen nyinaa
agu.
- 12** Mesee w'abayisem
na wo ntafowayi to betwa.
- 13** Mesee nsesode a wode wo nsa ayε
ne abo ahoni a wowɔ no,
na worenkotow nsɔre
wo nsa ano adwuma bio.
- 14** Metutu Asera abosomnnua no afi wo mu
na masee wo nkuropon.
- 15** Aman a wɔantie m'asɛm no nyinaa,
mede abufuw ne abufuwhyew betɔ wɔn so
were.”

6

AWURADE Sobo A ɔbɔ Israel

- 1** Muntie asɛm a AWURADE reka:
“Monsore na mommɔ mo nkuro wɔ mmepɔw no
anim;
momma nkoko nte nea mowɔ ka.
- 2** “Na afei, mmepɔw, muntie AWURADE sobo;
tie, asase nnyinaso a εwɔ hɔ daa.
Na AWURADE wɔ asɛm a etia ne nkurofo;
ɔrebɔ Israel sobo.
- 3** “Me nkurofo, dɛn na mayɛ mo?
Mede adesoa bi asoa mo? Mummuu me!
- 4** Miyii mo fii Misraim
migyee mo fii nkoasom asase so.

Mesomaa Mose bedii mo anim,
Aaron ne Miriam nso.

⁵ Me nkurofo, monkae
afotu a Moabhene Balak mae
ne mmuae a Beor babařima Balaam mae.
Monkae mo kwan a mutu fii Sitim koo Gilgal,
na munhu AWURADE akwantrenee."

⁶ Dən na memfa mmra AWURADE anim
mmekotow ɔsorosoro Onyankopon no?

Memfa nantwimma a wadi afe
mmebɔ ɔhyew afore wɔ n'anim ana?

⁷ AWURADE ani bəsɔ adwennini mpem pem
ne ngodua mu ngo asuten mpem du ana?

Memfa m'abakan mmɔ me bɔne ho afore,
anaa me yafunumma, me kra bɔne ntí?

⁸ ɔde nea eye akyere wo, Ao onipa.
Na dən na AWURADE hwehwε afi wo hɔ?
Ye adetrenee ne mmɔborɔhunu,
na wo ne wo Nyankopon nnantew ahobrease
mu.

Israel Afɔdi Ne Asotwe

⁹ Muntie! AWURADE refre kuropɔn no,
Wo din suro ye nyansahu,

"Muntie abaa no ne nea ɔmaa no tumi no.

¹⁰ Mo amumɔyεfo, menkɔ so mma me were mfi
mo ahonya a monam asisi so apε,
ne nkontompo susukoraa a εde nname ba no
ana?

¹¹ Minnyae onipa a okura nsania a wɔamia mu,
ne asisi nkaribo
na ɔmfa ne ho nni ana?

¹² Adefo a wɔwɔ mo mu no di akakabensem;
mo nkurofo no ye atorofo
na wɔn tekrem a ka nnaadaasem.

- 13 Eno nti, mafi ase resee mo,
Mo b̄one ahorow nti, mesee mo.
- 14 Mubedidi, nanso moremmee;
ɔkɔm bɛkɔ so ade mo.
Mobɛboaboa ano, nanso ɛrenkosi hwee,
efise mede nea moakora no bɛma afoa.
- 15 Mubedua nanso morentwa.
Mubekyi ngodua mu ngo, nanso morensra
bi,
mubetiatia bobe so, nanso morennom nsa a
mubenya afi mu no bi.
- 16 Moadi Omri mmara so.
Moaye nea wɔyee wɔ Ahab fi.
Moasua wɔn nneyee no bi,
eno nti mema ɔssee aba mo so.
Wɔbeserew mo nkurofo;
na amanaman bebu mo animtiaa."

7

Israel Ahohia

- 1** Mayɛ mmɔbɔ!
Mete se otwabere nnuaba tasefo a
otwabere akyi mikodi mrɛpe wɔ bobeturo
mu;
minnya bobe kasiaw na madi,
borɔdɔma aba a edi kan a mekɔn dɔ nso, saa
ara.
- 2** Wɔapra Onyameferefo nyinaa afi asase so.
Anka ɔbaako a ɔteε mpo.
Nnipa nyinaa tetew na wɔhwehwɛ se wɔbɛka
mogya agu;
wɔde ɔtan sunsum wɔn ho wɔn ho mfiri.
- 3** Nsa abien no nyinaa akokwaw bɔneye mu;
ɔsodifo bisa akyede,
otemmufo gye adanmude,

wɔn a tumi wɔn nsa mu no yε nea wɔpε,
wɔn nyinaa bɔ mu dwene amumɔyε ho.

⁴ Nea oye wɔ wɔn mu no te sε ohwirem;
nea ɔtε pa ara no, nsɔeban ye sen no.

W'atemmuda no aso,
da a Onyankopɔn reba wo nsrahwe.
Eyi ne bere a wɔn ani so bεyε wɔn totɔtoto.

⁵ Nnye obiara nni;
mfa wo were nhye adamfo mu.

Mpo, ɔbea a ɔda wo koko mu no
to wo tεkremα nnareka wɔ ne ho.

⁶ Obabarima twiri n'agya,
Obabea sɔre tia ne na,
asebea nso tia n'ase
onipa atamfo ne n'ankasa ne fifo.

⁷ Me de, mede anidaso hwε AWURADE,
Metwɛn me Nkwagye Nyankopɔn;
na me Nyankopɔn betie me.

Israel Besɔre

⁸ Mma w'ani nnye, me tamfo!
Mahwe ase de, nanso mesore.
Sum aduru me de,
nanso AWURADE bεyε me hann.

⁹ Sε mayε bɔne atia no nti,
AWURADE abufuw bεba me so,
kosi sε ɔbεka m'asɛm ama me
na wada me bembu adi.
ɔde me bεba hann no mu;
na mehu ne trenee.

¹⁰ Afei, m'atamfo behu
na wɔn ani bewu,
nea osee me sε,
“Ehe na AWURADE wo Nyankopɔn no wɔ?”
M'ani behu n'asehwe;

mpo mprempren no, wobetiatia no so
te se dontori a εwɔ mmɔnten so.

11 Da a wɔbeto w'afasu no bεba,
da a wɔbetrew w'ahye mu.

12 Da no, nnipa bεba wo nkyεn
afi Asiria ne Misraim nkuropon mu,
mpo wobefi Misraim akosi Eufrate
afi po akosi po
ne bepɔw so akosi bepɔw so.

13 Asase no bεye amamfo, esiane nnipa a wɔtete
so
ne wɔn nneyee nti.

Mpaebɔ Ne Nkamfo

14 Fa wo pema di wo nkurofo anim,
nguan a wɔye w'agyapade no,
a wɔn nko ara tete kwaε mu,
wura frɔmfrɔm adidibe a hɔ.
Ma wonnidi wɔ Basan ne Gilead
se tete nna no mu.

15 “Mεye anwonwade akyere wo,
senea meyεε nna a wufi Misraim bae mu
no.”

16 Aman behu wo na wɔn ani bewu,
wɔn a tumi nyinaa afi wɔn nsa no.

Wɔde wɔn nsa betuatua wɔn ano
na wɔn aso besisiw.

17 Wobedi dɔte se awɔ,
ne mmoa a wɔwea wɔ fam.
Wɔde ahopopo befi wɔn abon mu aba;
wɔde osuro bεdan wɔn ho ama AWURADE
yen Nyankopon,

- na wobesuro wo.
18 Hena na ɔte sε wo,
Onyankorɔn a wode bɔne kye?
Wo a wode agyanom asefo nkae amumɔyε kye
wɔn.
W'abufuw ntena hɔ daa,
na mmom w'ani gye sε wobeda
mmɔborɔhunu adi.
19 Wubehu yɛn mmɔbɔ bio,
wubetiatia yɛn bɔne so,
na woatow yɛn amumɔyε agu po bun mu.
20 Wobεyε ɔnokwafo ama Yakob
na woahu Abraham mmɔbɔ
senea wokaa yɛn agyanom ntam
teteete no.

**Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™
Twi: Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™ (Bible)**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: Akuapem Twi (Twi)

Dialect: Akuapem

Translation by: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: "The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com and open.bible."

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Akuapem Twi Contemporary Bible™

Copyright © 1996, 2020 by Biblica, Inc.

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/contact-us>.

Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on

any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-04-09

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022
db9c1a75-e6f7-5999-979b-02f8eb612f40